

САНАА

СЛОХ

ХАММАТ
100 СЫН АЛТЫНЫН
10 КҮНҮНДЕН ТАЙСАР.

ЧУРАЛЧЫ
УЛУУЛУУ
КАМПАНА

№ 114 (8067) • 1996 сүндөрүлдөн 28 күнэ Суббота • Сынанта — 1084 солкуобай.

СҮӨҮҮ БААРЫН ТУХАРЫ... БААР

Билимчи турутукан улусука 29.194 шаар суобу баар. Ити иштээ 9.881 шапар шаар, 11.358 сыйлы.

Бу сүйфүбүт сыйтыганинах ызарылт ыллардатын наадатын ветстанция узүлдүр. Минге ветеринарның суулусулауда үзүлт хайдын барын яңарык туюк кынбалдаахтарын ишенимдөө баласын, улуттастын ветстанция начальникини Л. Н. Макарована көрсөн, яйынчылыктарын жишигтиригөр нордостум.

— Лариса Ивановна, байланыста тэрэлтэйт, үзүйт-хамисын турунан балыннан эрэ.

— Быбыл чинчийэр ветеринарның лабораторидаах ветеринарның управление дээр буулдуубүт. Тэрэлтэйтээр 119 үзүнтэйтэйт. Озорго 70 барыннал нараа ишчилгээгээ сөлөрлөр. Барын 15 ветеринарның участак, 1 омниг-сөрөттөр шуун уонна 2 ветеринарның шуун Төлөгөг. Төлөгөг бааллар. Ветстанциябыт 1932 сыйлаах дээр. Бишрэд да капитальный оромүүнү бара илн. Онон комиссия бываарым тикн, хонтуураасын аварийн туруктаах. Саатар тымнынтын да кынайда. Быбыл сааха ветстанция хонтууратын, ишин тэнс санаа котельнайн тута сыйльдэвьт. Лабораториаын түрүктуулаан хвалил. Бара санаа дээр, санаа лабораториа түпнүүт иши.

— Билгиги тирээн тувар түнин бокшуруосуп чам-наас, харчы тута баар. Энэтий тэрэлтэйт хамисын турунан ылбыйнтын дуо?

— Финансовый ортуулар ызархан-бываарын-наймын ус-кээ. Ол курдук, ынам ынъястан хамгыны шаа ишилж. Улсын, энэтий сорох үзүнтэйтэй, ордук наин-лийктэйгэ олборччулар, буорайдылар. Иштэн ишкэ олбородлор. Бу күнүн обеларун оскуулалын тэрэйн ынталлардаа уустуутардаа буулдуга. Ол да буулдартын бюджетийн тарийчилэр ынам ындаацаларын ызбүттар зогт. Иштэн, түн ханаайыстыбатынгар, чулаада, суюн үзүнчтэйтэйгээ бөлжомто кыра дуу дээр мунданарын.

— Аны сертификат турунчай ынтымахын баар дым. Ханимк түн ханаайыстыбатын бордууксуйалырын атындынрага ишкүл биэрдэтийн уонна хайдын түрэлтэй ирээдил ишорогобуту?

— Билгиги лабораториаын аккредитация, сертификация дээни барынхтаах. Ханимк баар суюн азынтар, бурдукка, содуруот азынтар, сымынка, эчонка, балынса сертификат баэрор ыкхалдахыт. Ошоюу аккредитация бардахынчын, ханимк баар батынай ханаайыстыбата, табарыстыба, чайынай кийи билиттэйн цэвүүн ишил. Россия ханимк баар энэ пүнктарын бордууксуйалын атынсан сөн. Билгиги улусу шийгар биоринин эрэ мунгурданайт. Быбыл сантийдээ ветсанксперт враян шатын корбүшүт. Кинн тээгээ дээр, улусука юнкер-таксар бордуун-сүйнин хонтууродлуур. Билгиги наадалдаанын азын сортийнин базарын. Дээниор ууга тусгүүт, олбут эзээр азындаа сыйльдэр суюн иши харчы огторору атындын сатынлар. Ошоюу түрүлтэй түрүлүп. Минимаха түстүнхин ишил тарийчилэр. Административийн мизэрээ тардышлар. Билгигиттэй ишкүл суюн иши азындаанын, азындын ишилтэй ишилтэн сертификат ирдэхгүй. Оччоо эрэ, чухчай ханаайыстыбалаах, сибийн энэ сорох эдийнбеншиг, күннээснээс сиалыптийн сөн. Ишин тийнший, эзин балынка араанын линийнхэйн хөтөнччүүлээр. Минге эмэг сорхтаах болтуухын. Ошоюу түрүлээни борбизерилшир бирвалтаахын. Түрэлтэй ишилтэн ишилтэн суюн үзүйтни обон-айдоог дээр аналийтэрээ. Иши Кытазаха уонна Соломонеки.

— Эмниг-сөрөт, профилактический үзээр бываанынтын төв ишорогобут?

— Быдан турунчай эхкэх, суюн сортоох вакцина баар буулдарынан, быланын 100 барынан толороо-

туб. Энэтий дынажатаа уустук. Харчы суюн мажнү эмэг таштга баанынайдэр, табарыстыбадар ветеринарны иши иши көмнээр кийи-истээрин төлөвхүйтээр. Аяардаа ишгүүт 200 мол, соди буулда. Чанынай да маллар харчы кырсынчынан сибээсээз биржээгээр. Аны онтоо тутулсан сүйнүүдэрийн эмчэвэхээхүүн, араанын сыйтыганинах ынтын дэхчжан сөн. Ол ишин харчы суюн эзжимбакын, төнн кынжаларын эзжин-томкуу сатыбыт. Нашлийктэргэ сорох баанынайдэр сөтүүн шарынын утрын сыйгыларын бывын эзжитторбогт. Отчюо ветеринарны Сокуонуунан шестаана тарылаллар. Сыйтыганинах ынтын тарбатадын балынтынан. Стору суюн эзжасабай олоруутаа кийи. Ишина ишкүлтэй тохтолын даңынхын баарын. Эл суюнчай тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Быбыл улусука улахан сыйтыганинах ынтын турбата дуо? Манын утрын сөрөтээр ханимк үзэдэр ылбыйнлалырый?

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарнын спиквалаах буулухтаахтар. Ити ишилчилгээнд сертификат ынтыхваахтар.

— Улаханынк эзжинийн буулан баар, эзжигээ сильдэвьт. Билгиги турутукан дынжинэ сыйтыганинах ынтын тутурааччылар хайван даунын миистоттитэн ветүүдээтийн ханын чинчийнтийн турунчай ветеринарны

М. Ф. ДОБОРДУУРАП 90 СААҢГАР АНАЛЛААХ

Бастатан, сурұааччы 90 сағындар апапдаах улус-
ка ынтылдырахтаах дъяналлар тұстарынан сүрүп ши-
ттіншірінни бу комиссия председателі А. Р. Сарғы-
даев билинніңдә. Салтың чончуланаң көпстен
буолла. Мания бири бәлжетпір тобоостоох. Ол жо-
тар комиссия үзэте бутун зәр сақаламмыт буолда-
тах. Эрдүттән сурұааччыға аналлах өзөзин, бә-
ләмненни үләлэр сақаламмыттар әйт. Чуодазы, сурұааччы, бири дойдулаахпіт аттын-сүодун үйаттың
боппуроостарыңар. Комиссия председателі манызда
М. Ф. Довордурапт аттын сүгәр уулусса (білділдік
Союз-Фионер С. Сергеев уулуссаты) улуус кииніңдер
баш буоларын үонна онурах федеральның почтовай
сіббес дъяналтатын нытта үза бара турарын ийнін-
нарда. Иккіншінен, пәннамының сакаастакан болсын
онгоууллубут. Оны ҳанқа турорар туғанан чуолкай-
дағынғы атилар кириллдер. Олор сүннүлдерінен
пәннамыныңды сурұааччы торообут изілдінегер ту-
руорарға, оттоң улусс кииніңдер олорбут дызынғы
мемориальның дуосқа сакаастымраңа дән комиссия
бүтәншіктәә байнарының ылымна. Үсүнүн, М. О.
Довордурап сирәй архива, арасе документонара Дью-
куускайга государственный архивка киңілжына М. М.
Кулаковскайна туттарыллыбыта ийніншірілінген.
Ол ессе төгүл чуолкайдырахтааңа этилінің. Төрдү-
шүзан, сурұааччы санға тайнары-кииніңдегі—авраам-
чыларға үтүң баләнненни буолуоңа.

ДЫЛЛАР ҮОННА ДЬОННОР

ДА КИЙИ ЭТЭ

Аасыт сыйлаахха 100 сааңни туулбут саха ун-
дүчтүлаах уолун И. Е. Винокуровы. Саха сирингөр
хан тохтуулаах гражданской сарни ортолуттакан «У-
збек-хатан тахсыбыт». Саха сирингөр государственныи
партийнии деятель буола үүнэн тахсыбыт киинини
мин саастылаахтарым үчүгэйдин билэллэрэ буолуз
дии саныбын. Мин, уороң суох кийи. 84 сааслар
олорон И. Е. Винокуровы олус иштыгыланы, кини аас-
ыт сырдык албор, ыраас дууҗатыгар сүтүрүен
ахтабын. Илья Егорович ундулчулдах виб, көрсүн-
смай көрүгү, лоп-базачы саната ханыны базарор
саха киитин астыннаар. Кини ишн сирингөр онор-
бут үтүлэрэ, сырдык-ыраас дууната, халбагашбат
кытанаах тулурдаах коммунист буодара миэхэ, 84
саастаах боростуой колхозтаах кийнахэ, умиуллубат
айдебүэ буола сыйдьзар. Ол манинк тубалттарга.

Мин 1951 сүлттаахха Илья Егорович партии Саха убабалыңынаабы комитетткы Г. секретарынан үлгүн олордоңуна, партийнай курска үзөрөн сыйда-быттым. Ошто Ылдаа Дынгүербис 5 сүлттаацы үлдүү былааттар союнтарыгар лекция азабар ээ. Кини лекциялара лөр курдук. наана өйдөбүллөзүү, киңи шүтгэр истих курдук буолаллара Урдук дуюнааска сыйдаан кийиттэп тэйэ ордук сүлттаахтын туттуват жаа.

Ижис тубалт». Мин 1942-сын атырдах ыңытар Ада дойду сарынгысар ынырыллан барбытам. Барарбын жылта үе кыра оқталоох карғаным исеки хараза суюх аяратып, ынадыар ийетин кытта дынэлэрнегер сарасында анын слордохторуна, иккى күни көлдөнүү хоту Булуксез көнүүгүз үүрбүттөр. Ишке мал сүйнүү,

вүттэн) сарадаан алтынны ый 25 күнүгөр дияр улуска ыңтылдаахтаан дыңизларга месчичик билдердээ. Ол иник айлан, холобур, суруваатчы 90 смылгыр аналлаах юбайлейнай үерүүлээ муннахтар иорсүүүлэр алтынны ый 17 күнүгөр Болонгобо алтынны ый 18 күнүгөр уаус киннигар ыңтылдар бийлаарылыша. Бу иорсүүүлэртээ Дээшускайтай албак шаддымат, суруваачылар наалларга чүүтүллэр Сүрүн даңылааты биир дойдулаахын, суруваачы С. А. Попов—Сэмзи Тумат оготоро билзанинанар М. Ф. Дорфордууранка аналлаах паматтыннын уонна мемориальний дүосен дээ ити күнүзгрээ үерүүлээ бынныгатай майгыга, биир дойдулаахтарын, дыогуул-сөгтэтин орлогуттар айылламаа.

Биң дайдудаахыптың маңы жобилейин улуусына киенкин болыстор сыйлатаң комиссия итиларда таңынан маңынан дынаналларды шытарға сүбәләзиншілдиң оғордо.

— оскуулаларға Дөвөрдүүгүн зазымдарын тәрійэрт, кинизхэ аналлаах уус-урин суруйууларга (сочинишиб) холонуга конкурестары мыйтарта;

— националтердээвт Культура дыназынгэр, библиотекаларта арасы тайымнаах көрүүүлүрүн, тематической библиотекары, автозылары, кинотеатрлардың төрлийзгө.

— уааустаңды кырзайм үөрөтөр мүлдөттөгө киши оло-
бын, улэттеги көпсөннөр быйстапканы үзүлөттарға, Бол-
тондо Н. Д. Субуруусның азтынан музейде бый-
стапканы табынан, суройзааччыга аналлаах экспозицион-
тууордагы;

—культура управления Нан саха драматургияның тарбияччылар—Д. К. Сиацев—Суорун Омодлоны уонна М. Ф. Довордуурат 90 саастарын туолар кире-близысылларынан аналлаах улуска драмколлективтары көрүү-конкурсун байылты театральның сезоңка ынтарға уенна драмколлективтар туруор, үзлөрин удуустасын телениденинен кизитник сырдатарга.

— олохтоо төлөвдөнөнекан. «Саары олох» жыныст редакциятынан М. Ф. Девордуураппىң аналлаах биз-
риялары, ахтылыры, улуссак мыттылар юбилейнай
жыналлары киңгизис сүрдөттүй, ифетиншөөн-бийлэрэ
иңгэргэ.

Комиссия М. Ф. Дзордуррапка аналлаах ухуусын билләриллибт көрүү-коммурстарга кыйбынылахтары балыктээниң ороскуюттар сметаларын түбәрәргэ улус машинах сыйызашаа управлениеларын эбзиниңнәстәт.

С. СМИРНИКОВА,
юбилейы балынтын рабочай комиссия чыдымы.

ҮТҮӨКЭННЭЭХ

вүттэн) сааралын алтынны ый 25 күнүгөр дээрээ улухсаа мэтийдэхийнхээ дынаналтарга месигчник билээрэдээ. Ол итийн ашиг, холобур, суруваачы 93 салыгар аналлаах юбилейний үерүүлэх муниципальны алтынны ый 17 күнүгөр Болтонгобо алтынны ый 18 күнүгөр узувсийн түүхийнхээ дынаналтарга багасгырыннаа. Бу үерүүлэхийн Дээдүүсийн шийдвэрээр сургуульчидээр ишүүтүүлжээр Сүрүүн дакылааты физир дойдулаахыг, сургууяачы С. А. Попов—Сэмзи Тумат онгородо багаанинай М. Ф. Догордууронка аналлаах памятниковын усмын мемориальный дугоска дээ ши күнүүрээ үерүүлэх бынсыгта майгыга, бинир дойдулаахтарын, дэвгун-сэрэгийн орлогутар айшилдэвээ.

Бинир дойдулаахыг ытык-мадны юбилейн улухсаа ишигийн багийнхийн салтан комиссия итийн таанын машиний дынаналтары шытарга субъектийн эзэнтэйнээрээ огортодо.

Оскулалтарга Догордууронгийн зорилтуудын төрийн эзэнтэйнээрээ аналлаах уус-урин сургуууларга (сочинен-швейц) холбогдуулж ишигийн багийн төрийн огортодо.

Саны үрэх дылылгар биғиги оскуолабыт бу салынаабыт хайысхабетынан авторской оскуола буюлохтаах. Эксперттеги комиссияны дағын бигзгрэнэрбіт зра хвалла. Дә. ол статуны ыллахтының, салынаабыт программабытын ессе дүригітән, экологическая тарихтынан зәңи, көнтәтән биәрлекштәхнит. Ол зәйтәр, бары үрәтәр предметтербіт экологиялық ис хөйөннөн охтаахтар. Холобур, ахсан уруогар боростуой задачалы айылданы, кини зәйтегір сөп түбенишарән уларытан оноруохтаахныг. Ити курдук өйтен, захпыштап, диктант сурууударын холобурдуохха сөп. Быната, оро айылданы кытари тохтоло суюх алтынарын сициниахтадаңит Итини галынан 1 кылаастан XI-жаз дизи туспа анал—айылты, зыйз, туризм, тулалысыр зыйзани ҳарыстаанымн, организм уонна зыйз, тулалысыр зыйз экологиянта—предметтердәзәхнит. Бастакы кылаастан байискә дыры суруу уонна күүнүрдән үрәхтәзән кылаастарынан жайтап үрәтүнин сабалыахыт.

Анторской буолуубут сурун сымала—детсады, ос-
куолада, национальные айылба суюлтатын үрдитти
нистин, үреттин. Бейбіт национальитеттің сағалазын,
ишикитин оссо улуска бу үзені тәнитар сымаллах-
пты. Манна аналлаах састан тәриллән үзлизихта.
Они оскуоластан, охотбілестіннен, лесхозстан, рес-
публикастая берістабінталлар талыхамахтаахтар.
Итінник үза беріть научный тәрүніз, базаға ол-
бураң тәрилләр, албас научной үзлілдер изадалар. Ба-
нити бу саудааңыммытыгар атын оскуолалар, тас-
дойдулар опыттарын чинчіней. діргігетін үретен бе-
раммый ылсыбының. Манна албас ортулдах үзені
новатор-учуутал Егор Дмитриевич Макаров ылышы-
та. Бастан сир оғоңуутунаң, оттоң билгін «Тизер-
гін» түсқул нитинен бардыбыт. Ол зата оюну үз-
нен иетабіт. Кіра әрдәйттән үзені этикен-ханы-
нан билік удааппіт оғо, калып үзініт буоллашына,
атын ийін үзеттің скапалының, айылдаға сымалда-
шығыста-сигилді, дөрөубұйната да үчүүгей ортунаң са-
лалдан таҳсара саарбаба суюх. Итиләре берістың
учуоттаан, аңаңас халдаан әннығар айылдаға през-
Меттернің кабинеттари (экологический ылдың) тә-
рийен үзләтэбіт, иккіншінен, фольклорнай комплекс
ситәріллән үләң қирикхатеңе үп-харын көрүлдүб-
тиңен, тохтотулан туар. Ол ынан баран, иті быс-
тах көстүү дин сымыбын, быйыл үзләтэр инибіт.
Оны таңынан харыстыйыл ұнастактардаахының (ми-
ни-заказниктар) ыраастыбыт, коробут-харайабын,
полигондардаахын, кинилар ууларын, буордарын
састанын, түнхойитин үрәтэбіт. Оғо экокультурата
үрдәннин жалынник ылсан, сыл ахсын сыйыншаран
иішер балланнаахын. Үрәхтәңнімміт түмүгүнен үз-
рәнзеччи ой-санас, билик-нерүү, майғы-сигиди орту-
ларинен сайдыштын тәйымын хайдах жетән коребут
динр буоллахта, сым бүттүүт ҳас биридин оғою-
анаң тестарин толортөрөбут уонна ишикен сымлары-
кытари тәнисен коребут. Түмүкпүт үчүгей ортунаң
уладайын иішер балығи санаабытын котодар, иши-
китетиң айыншыдаахтын үзләнірбітіндар жынаттырын,
— дінен еро күүрүлләзәх тыллырынан Мария Нико-
лаевна көпсөзине түмүктуүр,

Сир сибжиннен сираждинарници. Сылағ орто огузатта смалдата УГУС УТУС ыччаты диген таңзаран биңига олохнутун киареттүү.

М. ТИМОФЕЕВА,
ханыят аданн. норр.

